

1145.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIVREMENOM IZDRŽAVANJU DJECE

Proglašavam **Zakon o privremenom izdržavanju djece** koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2022. godini, dana 20. jula 2022. godine.

Broj: 01-800/2
Podgorica, 25. jul 2022. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2022. godini, dana 20. jula 2022. godine, donijela je

ZAKON
O PRIVREMENOM IZDRŽAVANJU DJECE

I.OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom utvrđuju se uslovi i postupak za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece (u daljem tekstu: privremeno izdržavanje), nadležnost, evidencija, finansiranje, kao i osnivanje Alimentacionog fonda (u daljem tekstu: Fond) i druga pitanja od značaja za ostvarivanje privremenog izdržavanja.

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) dijete je lice do navršениh 18 godina života koje je roditelj dužan da izdržava na osnovu izvršne isprave;
- 2) izvršna isprava je izvršna sudska odluka ili sudsko poravnanje i rješenje o obavezi povraćaja isplaćenog iznosa privremenog izdržavanja;
- 3) dužnik izdržavanja je roditelj koji ne živi sa djetetom;
- 4) roditelj koji ne živi sa djetetom je roditelj koji ne živi sa djetetom na osnovu odluke suda ili sporazuma o samostalnom ili zajedničkom vršenju roditeljskog prava zaključenog u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju porodični odnosi;
- 5) roditelj koji živi sa djetetom je roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava, odnosno roditelj koji živi sa djetetom na osnovu sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju porodični odnosi;

6) privremeno izdržavanje je novčano primanje koje dijete ostvaruje u svrhu izdržavanja pod uslovima određenim ovim zakonom.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 3

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. OSTVARIVANJE PRAVA NA PRIVREMENO IZDRŽAVANJE

Član 4

Crna Gora (u daljem tekstu: država) ovim zakonom obezbjeđuje sredstva neophodna za izdržavanje djeteta radi pravovremenog otklanjanja štetnih posljedica u slučajevima u kojima dužnik izdržavanja u cjelosti ili djelimično ne izmiruje obavezu izdržavanja određenu izvršnom ispravom.

Pravo na privremeno izdržavanje

Član 5

Pravo na privremeno izdržavanje ima dijete sa prebivalištem na teritoriji države.

Dijete ima pravo na privremeno izdržavanje ako dužnik izdržavanja dva mjeseca neprekidno, u cjelosti ili djelimično ne ispunjava obavezu izdržavanja određenu na osnovu izvršne isprave ili je ispunjava neredovno.

Pod djelimičnim ispunjavanjem obaveze iz stava 2 ovog člana smatra se da dužnik izdržavanja plaća izdržavanje u iznosu manjem od iznosa koji je određen izvršnom ispravom.

Pod neredovnim ispunjavanjem obaveze iz stava 2 ovog člana smatra se slučaj kada obveznik izdržavanja u poslednjih 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, duguje najmanje dva prosječna mjesečna iznosa izdržavanja. Mjesec u kome je podniet zahtjev ne ubraja se u poslednjih 12 mjeseci.

Dijete nema pravo na privremeno izdržavanje:

- ako na osnovu odluke organa starateljstva koristi uslugu porodičnog smještaja-hraniteljstva, odnosno uslugu smještaja u ustanovi socijalne i dječije zaštite, odnosno u vjerskoj ili vojnoj školi, odnosno kod organizatora osnovnog policijskog obrazovanja duže od 30 dana, pod uslovom da ne učestvuje u troškovima usluge ili je na izdržavanju kazne zatvora duže od šest mjeseci;

- ako potraživanje izdržavanja na koje se odnosi izvršna isprava više ne postoji.

Neprenosivost prava

Član 6

Pravo na privremeno izdržavanje je lično pravo djeteta i ne može se prenositi na drugo lice.

Izuzimanje od izvršenja i obezbjeđenja

Član 7

Privremeno izdržavanje ne može biti predmet izvršenja ili obezbjeđenja.

Trajanje prava na privremeno izdržavanje

Član 8

Pravo na privremeno izdržavanje priznaje se od dana dospelosti prvog neisplaćenog iznosa na ime izdržavanja određenog izvršnom ispravom.

Pravo na privremeno izdržavanje traje sve dok dužnik izdržavanja ne počne u cjelosti da izvršava obavezu izdržavanja određenu izvršnom ispravom, a najkasnije do navršene 18 godine života djeteta.

Izuzetno od stava 2 ovog člana pravo na privremeno izdržavanje djeteta, koje je nakon punoljetstva zbog bolesti, tjelesnih ili duševnih nedostataka nesposobno za rad, nema dovoljno sredstava za izdržavanje ili ih ne može ostvariti iz postojeće imovine, traje sve dok dužnik izdržavanja ne počne da izvršava obavezu izdržavanja određenu izvršnom ispravom.

Visina iznosa privremenog izdržavanja

Član 9

Privremeno izdržavanje određuje se u visini iznosa koji je na ime izdržavanja određen izvršnom ispravom.

Ako organ starateljstva utvrdi da dužnik izdržavanja djelimično ispunjava obavezu izdržavanja, privremeno izdržavanje određuje se u razlici do iznosa izdržavanja određenog izvršnom ispravom.

III. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRIVREMENO IZDRŽAVANJE

Pokretanje postupka

Član 10

Postupak za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje pokreće se zahtjevom koji u ime djeteta podnosi roditelj koji vrši roditeljsko pravo, staralac djeteta ukoliko ga ima, ili po službenoj dužnosti.

Organ starateljstva pokreće postupak po službenoj dužnosti na inicijativu pravnog ili fizičkog lica i kada roditelj koji vrši roditeljsko pravo ne pokrene ili odbije da pokrene postupak za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje ili kada se o djetetu stara drugo lice u skladu sa propisima kojim se uređuju porodični odnosi.

Nadležnost organa starateljstva koji pokreće postupak po službenoj dužnosti određuje se prema prebivalištu djeteta.

Zahtjev za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje

Član 11

Zahtjev za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje (u daljem tekstu: zahtjev) se podnosi organu starateljstva na propisanom obrascu na crnogorskom jeziku ili jezicima koji su u službenoj upotrebi.

Zahtjev sadrži:

- 1) lične podatke djeteta, roditelja sa kojim dijete živi, odnosno staraoca djeteta: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, pol, državljanstvo, adresu prebivališta ili boravišta, broj lične karte, odnosno drugog dokumenta na osnovu kojeg se može utvrditi identitet lica;
- 2) broj bankovnog računa roditelja sa kojim dijete živi ili staraoca djeteta;
- 3) datum od kada dužnik izdržavanja ne ispunjava svoju obavezu izdržavanja.

Bliži sadržaj obrasca zahtjeva propisuje ministarstvo nadležno za poslove socijalnog staranja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Organ starateljstva je dužan da roditelju sa kojim dijete živi ili staraocu djeteta da uputstva i informacije o popunjavanju obrasca zahtjeva i dokumentaciji koju je potrebno podnijeti uz zahtjev.

Informisanje i poučavanje o pravu na privremeno izdržavanje

Član 12

Organ starateljstva, sudovi, državno tužilaštvo, ustanove socijalne i dječje zaštite i druge ustanove i organizacije koje se bave podrškom i zaštitom djece, dužni su da roditelju sa kojim dijete živi, odnosno staraocu daju informacije o pravu na privremeno izdržavanje i o organu kojem se mogu obratiti radi ostvarivanja tog prava.

Informacije iz stava 1 ovog člana se daju usmeno, kada je to moguće na jeziku koji roditelj sa kojim dijete živi ili staralac djeteta razumiju, a u pisanom obliku na crnogorskom jeziku ili jezicima koji su u službenoj upotrebi.

Organ starateljstva će na crnogorskom jeziku i jezicima koji su u službenoj upotrebi izraditi informator o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje i dostaviće ga organima i ustanovama iz stava 1 ovog člana, radi informisanja.

Načelo hitnosti

Član 13

Postupak za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje je hitan.

Organ starateljstva je dužan da donese rješenje o privremenom izdržavanju najkasnije u roku od 15 dana, a ako je potrebno sprovesti poseban ispitni postupak, u roku od 30 dana od dana prijema uredno podnijetog zahtjeva, odnosno od pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Stranke i zastupanje djeteta u postupku

Član 14

U postupku za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje stranke su dijete i dužnik izdržavanja.

Dijete u postupku zastupa roditelj sa kojim dijete živi ili staralac djeteta.

U slučaju kada je organ starateljstva po službenoj dužnosti pokrenuo postupak, dijete zastupa poseban staralac ako je to potrebno radi zaštite interesa djeteta.

Kad poseban staralac u ime djeteta podnese zahtjev za određivanje privremenog izdržavanja, prestaju ovlašćenja roditelja sa kojim dijete živi ili staraoca djeteta za zastupanje djeteta.

Dokazi

Član 15

Uz zahtjev, kojim se pokreće postupak, podnose se, u originalu ili ovjerenom prepisu, sljedeći dokazi:

- 1) potvrda o mjestu prebivališta djeteta;
- 2) izvršna isprava na osnovu koje je određeno izdržavanje;
- 3) dokaz da dužnik izdržavanja nije izmirio obavezu izdržavanja;
- 4) izvod iz matične knjige rođenih djeteta;
- 5) dokaz kojim se potvrđuje status lica sa invaliditetom u slučaju da je riječ o djetetu sa invaliditetom ili djetetu čiji je roditelj lice sa invaliditetom.

Pod dokazom iz stava 1 tačka 3 ovog člana smatra se izvod iz bankovnog računa iz člana 11 stav 2 tačka 2 ovog zakona.

Ako uz zahtjev nijesu podneseni dokazi iz stava 1 ovog člana, organ starateljstva određuje rok u kojem će podnosilac zahtjeva dopuniti zahtjev, uz navođenje dokaza koji nijesu podneseni.

Član 16

Dužnik izdržavanja i roditelj sa kojim dijete živi, odnosno staralac djeteta dužni su da u postupku daju istinite izjave i tačne podatke.

Za istinitost izjava i tačnost podataka iz stava 1 ovog člana roditelj i staralac odgovaraju materijalno i krivično.

Odlučivanje o zahtjevu

Član 17

O zahtjevu odlučuje organ starateljstva.

Ako se postupak pokreće po službenoj dužnosti, organ starateljstva može od pravnih i fizičkih lica koja raspolažu informacijama i ispravama o okolnostima i činjenicama koje su od značaja za odlučivanje, zahtijevati da te informacije i isprave dostave u roku koji im odredi, bez naknade.

Lica iz stava 2 ovog člana, dužna su da dostave tražene informacije i isprave u roku iz stava 2 ovog člana.

Rješenje

Član 18

Kada odlučuje o zahtjevu organ starateljstva, rješenjem:

- 1) usvaja zahtjev u cjelosti ili djelimično i utvrđuje iznos privremenog izdržavanja;
 - 2) odbija zahtjev kao neosnovan, ako utvrdi:
 - da nijesu ispunjeni uslovi iz člana 5 st. 1 do 4 ovog zakona;
 - da postoji neka od činjenica iz člana 5 stav 5 ovog zakona.
- Rješenje iz stava 1 ovog člana mora biti obrazloženo.

Troškovi postupka

Član 19

Sredstva za redovne troškove postupka za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje koje snosi organ starateljstva obezbjeđuju se u budžetu države.

Oslobađanje od plaćanja takse

Član 20

U postupku za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje po ovom zakonu ne plaća se taksa.

Rješenje kojim se usvaja zahtjev

Član 21

Rješenje o privremenom izdržavanju sadrži:

- 1) ime, ime oca i prezime, adresu dužnika izdržavanja;
- 2) mjesečni iznos privremenog izdržavanja;
- 3) račun iz člana 11 stav 2 tačka 2 ovog zakona; i
- 4) obavezu roditelja sa kojim dijete živi, staraoca djeteta i dužnika izdržavanja da odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene prijavi organu starateljstva svaku promjenu koja utiče na ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje.

Dostava rješenja

Član 22

Rješenje o privremenom izdržavanju dostavlja se roditelju sa kojim dijete živi ili staraocu, odnosno posebnom staraocu, ako ga dijete ima, i dužniku izdržavanja, Fondu i Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore (u daljem tekstu:Zaštitnik).

Pravni lijekovi i sudska zaštita

Član 23

O žalbi protiv rješenja o privremenom izdržavanju odlučuje Ministarstvo.

Žalbom protiv rješenja o privremenom izdržavanju ne može se pobijati osnov i visina zakonskog izdržavanja djeteta utvrđenog izvršnom ispravom.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv drugostepenog rješenja o privremenom izdržavanju može se pokrenuti upravni spor.

Isplata privremenog izdržavanja

Član 24

Privremeno izdržavanje isplaćuje Fond u mjesečnim iznosima za prethodni mjesec.

Privremeno izdržavanje isplaćuje se djetetu posredstvom banke na račun iz člana 11 stav 2 tačka 2 ovog zakona.

O isplati iz stava 1 ovog člana, Fond obavještava organ starateljstva i Zaštitnika.

Usklađivanje iznosa privremenog izdržavanja

Član 25

Na osnovu zahtjeva roditelja sa kojim dijete živi ili staraoca, odnosno posebnog staraoca, ako ga dijete ima, ili po službenoj dužnosti, organ starateljstva je dužan da uskladi iznos privremenog izdržavanja, ako se tokom ostvarivanja prava na privremeno izdržavanje promijeni iznos izdržavanja.

Promijenjene okolnosti

Član 26

Roditelj sa kojim dijete živi ili staralac djeteta, odnosno posebni staralac, ako ga dijete ima i dužnik izdržavanja dužni su odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene, da prijave organu starateljstva svaku promjenu koja utiče na ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje.

Prestanak prava na privremeno izdržavanje

Član 27

Organ starateljstva po službenoj dužnosti donosi rješenje o prestanku prava na privremeno izdržavanje kada se izmijene okolnosti iz člana 5 ovog zakona zbog kojih djetetu prestaje pravo na privremeno izdržavanje.

U slučaju iz stava 1 ovog člana pravo na privremeno izdržavanje prestaje posljednjeg dana u mjesecu u kojem je nastala promjena.

Rješenje o prestanku prava na privremeno izdržavanje dostavlja se roditelju sa kojim dijete živi ili staraocu, odnosno posebnom staraocu djeteta ako ga ima, i dužniku izdržavanja.

IV. FOND

Organizacija Fonda

Član 28

Fond se organizuje u Ministarstvu koje je nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija).

Sredstva Fonda

Član 29

Sredstva Fonda obezbjeđuju se iz:

- 1) budžeta države;
- 2) sredstava dobijenih prodajom trajno oduzete imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću;
- 3) sredstava pribavljenih zaključenjem sporazuma o priznanju krivice;
- 4) uplata nastalih primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja;
- 5) naplaćenih novčanih kazni;
- 6) donacija domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica;
- 7) uplata privrednih društava po osnovu ugovora o osiguranju;
- 8) prihoda od igara na sreću.

Iznos, način i dinamika obezbjeđenja sredstava iz stava 1 tač. 2 do 8 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.

Javnost rada Fonda

Član 30

Javnost rada Fonda obezbjeđuje se objavljivanjem izvještaja na mjesečnom nivou.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o sredstvima koja su obezbijeđena u skladu sa članom 29 ovog zakona, odnosno sredstvima koja su isplaćena sa računa Fonda u skladu sa ovim zakonom.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana objavljuje se na internet stranici Fonda, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

V. VRAĆANJE ISPLAĆENOG IZNOSA PRIVREMENOG IZDRŽAVANJA

Pravo na regres

Član 31

Isplatom iznosa privremenog izdržavanja, država stupa u prava djeteta prema dužniku izdržavanja za iznos isplaćen na ime privremenog izdržavanja i kamate na isplaćeni iznos.

Zastupanje

Član 32

U postupku radi ostvarivanja potraživanja iz člana 31 ovog zakona državu zastupa Zaštitnik.

Rješenje o obavezi povraćaja isplaćenog iznosa privremenog izdržavanja

Član 33

Rješenje o obavezi povraćaja isplaćenog iznosa privremenog izdržavanja donosi Fond.

Rješenjem iz stava 1 ovog člana nalaže se dužniku izdržavanja da u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja uplati Fondu iznos koji je isplaćen na ime privremenog izdržavanja sa kamatom na isplaćeni iznos.

Rješenje iz stava 1 ovog člana dostavlja se dužniku izdržavanja.

O žalbi protiv rješenja iz stava 1 ovog člana odlučuje Ministarstvo finansija.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv drugostepenog rješenja može se pokrenuti upravni spor.

Dostava rješenja

Član 34

Ako dužnik izdržavanja ne postupi u skladu sa rješenjem iz člana 33 ovog zakona, Fond je dužan da rješenje sa potvrdom izvršnosti dostavi Zaštitniku radi pokretanja postupka izvršenja.

Rješenje iz stava 1 ovog člana predstavlja izvršnu ispravu u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju i isto se ima sprovoditi na svim sredstvima i predmetima izvršenja dužnika izdržavanja.

Smrt dužnika izdržavanja

Član 35

U slučaju smrti dužnika izdržavanja za ispunjenje potraživanja iz člana 33 ovog zakona odgovaraju njegovi nasljednici do visine vrijednosti naslijeđene imovine.

VI. NADZOR

Nadzor

Član 36

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, u okviru nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, vrši Ministarstvo.

Nadzor nad zakonitošću rada Fonda vrši Ministarstvo finansija.

Inspeksijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspeksijskog nadzora.

Evidencija, vođenje evidencije i čuvanje podataka

Član 37

Evidenciju o svim dužnicima izdržavanja, samohranim roditeljima, izvršnim ispravama kojima je određeno izdržavanje djeteta, sporazumima o vršenju roditeljskog prava zaključenim u skladu sa odredbama zakona koji uređuje porodične odnose, odlukama o privremenom izdržavanju djece i izvršenim isplatama, vodi organ starateljstva u pisanom i elektronskom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

Podaci na osnovu kojih se može otkriti identitet djeteta ne smiju se javno objaviti.

Ministarstvo propisuje sadržaj, način vođenja evidencije i vrijeme čuvanja podataka iz stava 1 ovog člana.

VII. NAKNADA ŠTETE

Odgovornost za štetu

Član 38

Roditelj sa kojim dijete živi ili staralac djeteta dužni su da državi nadoknade štetu u visini isplaćenih iznosa na ime privremenog izdržavanja ako:

1) je privremeno izdržavanje ostvareno na osnovu neistinitih i/ili netačnih podataka za koje su znali ili morali znati da su neistiniti i/ili netačni;

2) u propisanom roku ne prijave promjene koje uzrokuju gubitak prava na privremeno izdržavanje, a znali su ili su morali znati za te promjene;

3) je djetetu isplaćeno privremeno izdržavanje na koje nije imalo pravo prema rješenju ili je privremeno izdržavanje isplaćeno u većem iznosu od iznosa određenog u rješenju o privremenom izdržavanju.

Obaveza naknade štete iz stava 1 tačka 2 ovog člana odnosi se na dužnika izdržavanja.

Potraživanje

Član 39

Pri utvrđivanju prava na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim se uređuju obligacioni odnosi, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Tužba

Član 40

Kada se utvrdi da je šteta nastala, organ starateljstva određuje rok u kome je lice odgovorno za štetu iz člana 38 ovog zakona dužno da nadoknadi nastalu štetu.

Ako šteta ne bude nadoknađena u roku iz stava 1 ovog člana, država posredstvom Zaštitnika podnosi tužbu radi naknade štete na osnovu dokumentacije koju dostavlja organ starateljstva.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Član 41

Novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 1.000 eura kazniće se za prekršaj roditelj sa kojim dijete živi ili staralac, odnosno posebni staralac ako ga dijete ima i dužnik izdržavanja ako u propisanom roku ne prijave svaku promjenu koja utiče na ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje (član 26).

Član 42

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako ne dostavi tražene informacije i isprave u roku iz člana 17 stav 2 ovog zakona (član 17 stav 3).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 2.000 eura.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43

Sporazum o izdržavanju djeteta koji je zaključen u organu starateljstva do dana stupanja na snagu ovog zakona izjednačen je sa sudskim poravnanjem u svrhu ostvarivanja prava na privremeno izdržavanje u skladu sa članom 2 tačka 2 ovog zakona.

Usklađivanje

Član 44

Ministarstvo finansija će uskladiti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45

Ministarstvo će donijeti propise iz člana 11 stav 3 i člana 37 stav 3 ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ministarstvo finansija će donijeti propis iz člana 29 stav 2 ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 46

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. novembra 2022. godine.

Broj: 23-3/22-3/4

EPA 438 XXVII

Podgorica, 20. jula 2022. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva
Predsjednica,
Danijela Đurović, s.r.

1146.

Na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore, člana 10 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11 i 32/14) i Odluke o broju zamjenika/ca Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 64/11), Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2022. godini, dana 20. jula 2022. godine, donijela je

**ODLUKU
O IMENOVANJU ZAMJENICE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA
CRNE GORE**

Za zamjenicu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore imenuje se Snežana Mijušković.

Broj: 00-74/22-11/1

EPA 486 XXVII

Podgorica, 20. jul 2022. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva
Predsjednica,
Danijela Đurović, s.r.

1147.

Na osnovu člana 12 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17, 28/18 i 63/22), Vlada Crne Gore, na sjednici od 8. jula 2022. godine, donijela je

ODLUKU O SAVJETU ZA PRAVA DJETETA

Član 1

Ovom odlukom obrazuje se Savjet za prava djeteta (u daljem tekstu: Savjet), kao privremeno radno tijelo Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) i utvrđuje njegov sastav, djelokrug rada i druga pitanja od značaja za njegov rad.

Član 2

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Predsjednik Savjeta je predsjednik Vlade.

Članovi Savjeta su:

- 1) ministar prosvjete;
- 2) ministar ljudskih i manjinskih prava;
- 3) ministar finansija;
- 4) ministar rada i socijalnog staranja;
- 5) ministar zdravlja;
- 6) ministar unutrašnjih poslova;
- 7) ministar vanjskih poslova;
- 8) ministar javne uprave;
- 9) ministar kulture i medija;
- 10) ministar pravde;
- 11) ministar nauke i tehnološkog razvoja;
- 12) ministar sporta i mladih;
- 13) ministar evropskih poslova;
- 14) Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore;
- 15) predstavnik Sekretarijata za zakonodavstvo;
- 16) direktor Uprave za statistiku;
- 17) direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu;
- 18) predstavnik djece, na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta i koja se bira u skladu sa propisom iz stava 4 ovog člana;
- 19) dva predstavnika društveno ranjivih grupa, na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta i koja se bira u skladu sa propisom iz stava 4 ovog člana;
- 20) predstavnik djece koji se bira iz Mreže zlatnih savjetnika Ombudsmana.

U slučaju odsustva ili spriječenosti predsjednika Savjeta da predsjedava sjednicom Savjeta, zamjenjuje ga ministar prosvjete.

U radu Savjeta mogu učestvovati i predstavnici drugih nevladinih organizacija, koji se biraju u skladu sa propisom kojim se utvrđuju kriterijumi i postupak izbora predstavnika nevladinih organizacija u radne grupe i druga radna tijela organa državne uprave.

U radu Savjeta mogu učestvovati, bez prava glasa, predstavnici međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom prava djeteta.

Član 4

Savjet ima dva sekretara koji obavljaju stručne i administrativno-tehničke poslove.

Sekretari iz stava 1 ovog člana imenuju se iz reda zaposlenih u državnoj upravi i kabinetu Predsjednika Vlade.

Član 5

Vlada posebnom odlukom imenuje predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i sekretare Savjeta.

Član 6

Savjet:

1) u saradnji sa nadležnim ministarstvom, prati izvršavanje preuzetih obaveza Crne Gore koje proizilaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava djeteta;

2) prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava djeteta i daje inicijative za njihove izmjene;

3) prati implementaciju strateških dokumenata koji se odnose na ostvarivanje prava djeteta, na prevenciju i zaštitu djece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i drugih strategija od značaja za ostvarivanje prava djeteta i njihov optimalni razvoj;

4) podnosi Vladi inicijative, predloge, mišljenja i analize koje se odnose na ostvarivanje prava djeteta u Crnoj Gori;

5) koordinira zaštitu i unapređenje prava djeteta u oblastima socijalne i dječje zaštite, zdravstvene zaštite, vaspitanja, obrazovanja i u drugim oblastima od značaja za zaštitu prava i interesa djeteta, posebno u periodu ranog razvoja i adolescencije;

6) unapređuje međuresorni i multidisciplinarni pristup u promociji, prevenciji i zaštiti prava djeteta;

7) unapređuje saradnju nevladinih organizacija, organa državne uprave i lokalne samouprave u procesu implementacije i zaštite prava djeteta;

8) upoznaje javnost o pravima djeteta i obavještava o stanju prava djeteta u Crnoj Gori;

9) razmatra i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava djeteta.

Član 7

U obavljanju poslova iz svog djelokruga, Savjet ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama i naučnim ustanovama, stručnim i drugim udruženjima koja se bave zaštitom prava djeteta.

Član 8

Savjet može, radi efikasnog i djelotvornog ostvarivanja zadataka, obrazovati stalne ili povremene radne grupe.

Predsjednik Savjeta može, po potrebi, pozivati na sjednice Savjeta stručnjake, predstavnike akademske zajednice, starješine organa državne uprave, lokalne samouprave i predstavnike domaćih ili međunarodnih organizacija ili institucija koje se bave zaštitom prava djeteta, čiji predstavnici nijesu članovi Savjeta i zatražiti podatke, objašnjenja i izvještaje u vezi sa pitanjima koja se odnose na realizaciju zadataka iz člana 6 ove odluke.

Član 9

Savjet donosi poslovnik kojim se uređuje način rada Savjeta, kao i druga pitanja od značaja za rad i ostvarivanje zadataka Savjeta.

Poslovnik iz stava 1 ovog člana donosi se većinom glasova članova Savjeta.

Član 10

Predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i sekretarima Savjeta može se utvrditi naknada za rad posebnom odlukom Vlade.

Član 11

Savjet za svoj rad odgovara Vladi.

Savjet jednom godišnje podnosi Vladi izvještaj o radu, koji se nakon usvajanja objavljuje na internet stranici Vlade.

Član 12

Rad Savjeta je javan.

Savjet je dužan da javnosti omogući uvid u svoj rad, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog interesa i poslovníkom Savjeta.

Član 13

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o Savjetu za prava djeteta („Službeni list CG“, broj 34/21).

Član 14

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 04-2459

Podgorica, 8. jula 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

1148.

Na osnovu člana 17 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17, 28/18 i 63/22), Vlada Crne Gore, na sjednici od 22. jula 2022. godine, donijela je

ODLUKU
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAČINU I USLOVIMA RASPODJELE
NOVČANIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH DONACIJAMA RADI UBLAŽAVANJA I
SUZBIJANJA POSLJEDICA NASTALIH USLJED
EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID 19

Član 1

Odluka o načinu i uslovima raspodjele novčanih sredstava prikupljenih donacijama radi ublažavanja i suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID 19 („Službeni list CG“, broj 27/20) prestaje da važi.

Član 2

Neurošena novčana sredstva prikupljena donacijama radi ublažavanja i suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID 19, koja su donatori uplaćivali na žiro račun „Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti“, broj: 510-117161-85 i prateći devizni račun, u iznosu od 5.160.000,00 eura, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore preusmjeriće na Glavni račun državnog trezora.

Član 3

Ministarstvo finansija će izvršiti raspodjelu novčanih sredstava iz člana 2 ove odluke u okviru potrošačke jedinice Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, po specifikaciji Ministarstva zdravlja datoj u Prilogu, koji je sastavni dio ove odluke.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 04-4678

Podgorica, 22. jula 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr Dritan Abazović, s.r.

<i>r.b.</i>	<i>PRIORITET</i>	<i>NAZIV ZU</i>	VRSTA RADOVA / NAZIV MEDICINSKE OPREME	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	OBRAZLOŽENJE
1	Visok	DZ Cetinje	Rekonstrukcija	330,000.00 €	Na objektu su evidentirana oštećenja koja utiču na prodor atmosferske vode i stvaranje vlage i kondenzacije, što u velikoj mjeri otežava korišćenje prostorija, uzrokuje veću potrošnju energije, probleme točenja kišnice u objektu i utiče na loše stanje energetske efikasnosti objekta i uštedu energije, a ujedno i na održavanje objekta i stvaranje čistih i sterilnih unutrašnjih prostora.
2	Visok	OB Kotor, OB Berane	Nabavka mamografa	387,200.00 €	Skrining raka dojke se od 23. 12. 2015. godine sprovodi u četiri opštine u Crnoj Gori (Podgorica, Danilovgrad, Cetinje i Kolašin). Da bi se proširio na nacionalni nivo, potrebno je nabaviti 2 digitalna mamografa i to za OB Kotor koji bi zadovoljio potrebe južne regije i OB Berane za potrebe sjeverne regije. Obzirom da je mamografija primarni skrining test u skrining programu raka dojke, na taj način bi se približili ciljanoj populaciji jer nije realno očekivati da se žene iz Pljevalja skrininguju u KCCG, povećao bi se broj žena kod kojih se bolest otkrila u najranijoj fazi, te smanjili troškovi liječenja. 339 žena i 3 muškarca oboljela su od raka dojke 2013. godine (podaci Registra za maligne neoplazme) (25,5%) Svaka peta žena preminula od maligne bolesti - preminula je zbog raka dojke (642 žene, 127 žena umrlo od raka dojke, 2013. godine).
3	Visok	KCCG	Video endoskopski stub sa 4K monitorom	60,516.83 €	Skrining debelog crijeva se sprovodi od 01. 06. 2013. godine na nacionalnom nivou. Za potrebe efikasnijeg rada Kliničkog centra u ovoj oblasti neophodna je nabavka video endoskopskog stuba sa 4K monitorom, čime će biti omogućena kompletna dijagnostika iz ove oblasti na nacionalnom nivou.
4	Visok	OB Kotor, OB Berane	Nabavka angio sale	2,202,200.00 €	Razvoj savremene kardiologije kako na sjeveru, tako i na jugu države, kao i smanjenje priliva kardioloških pacijenata u Angio centar Kliničkog centra Crne Gore. Berane će postati centar za invazivnu hemodinamsku obradu kardiovaskularnih bolesnika za sjeverni, a Kotor za južni region Crne Gore, jer i jednoj i drugoj opštini gravitiraju pacijenti iz brojnih okolnih opština.
5	Visok	OB Bijelo Polje	Digitalni RTG, sanitetsko vozilo	259,640.00 €	Postojeći RTG nije digitalni, star je preko 14 godina. Zbog efikasnog rada radiološke dijagnostike, neophodna nabavka novog digitalnog RTG aparata. Sanitetska vozila u OB Bijelo Polje su dotrajala sa kilometražom od preko 500 000 km, pa će kupovina novog vozila omogućiti bezbjedan transport i zbrinjavanje pacijenata.
6	Visok	SB Risan	RTG aparat, C luk, reanimobil	325,246.20 €	RTG digitalni aparat visoke klase neophodan je zbog specifičnosti pacijenata koji se liječe u ovoj ustanovi. Postojeći aparat je više puta servisiran i

					2012. godine je zamijenjena nova cijev. Zbog tehnološkog napretka za postojeći uređaj na tržištu već 2 godine nema RTG filmova. Postojeći jedini aparat sa C-lukom je proizveden 2007. godine. Takođe, funkcioniše na principu stare tehnologije sa RTG filmovima koje ustanova ima u zalihama u minimalnoj količini. Ustanova raspolaže sa samo jednim polovnim ambulatnim vozilom, bez dodatne opreme iz 2010. godine, a s obzirom na svakodnevnu potrebu za transport teških pacijenata vozilo je ustanovi neophodno.
7	Visok	KCCG	Komora za citostatike, softver sa licencama za doktore	463,000.00 €	Aparatura za Centralnu pripremu citostatika sa cijenama će zadovoljiti potrebe za pripremom specifične onkološke terapije za Crnu Goru, u dužem vremenskom periodu, posebno imajući u vidu očekivano povećanje broja onkoloških bolesnika u budućnosti. Kada su u pitanju licence za doktore, ovaj model omogućava neograničen broj licenci, tj. da u isto vrijeme veći broj ljekara onkologa može koristiti navedeni softver u istom trenutku. U prilogu su i specifikacije i troškovi za softver i licence.
8	Visok	OB Bar	Magnetna rezonanca	758,809.08 €	Opšta bolnica Bar ne posjeduje magnetnu rezonancu, a veliki broj pacijenata ima potrebu za ovom uslugom, kako sa područja Bara, tako i iz drugih primorskih opština. Takođe, nabavkom MR smanjiće se opterećenje osoblja i uređaja koji se nalaze u KCCG.
9	Visok	KCCG	Skrining za novorođenčad	121,421.08 €	Skrining za novorođenčad neophodan je za rano otkrivanje i dijagnostikovanje rijetkih bolesti kod novorođenčadi. Za kompletan skrining novorođenčadi na godišnjem nivou neophodna su navedena sredstva.
10	Visok	OB Bar	Nabavka hitne opreme	251,966.81 €	Postojeća oprema, kao što su laparoskopski stub, operacioni stolovi, set instrumenata za laparoskopiju i aparatura za Službu anesteziologije je dotrajala i ima polovičnu funkciju. Nabavka navedene opreme bi osavremenila i unaprijedila rad OB Bar i dovela do poboljšanja kvaliteta rada i zdravstvene zaštite pacijenata.
UKUPNO				5,160,000.00 €	

1149.

Na osnovu člana 13 stav 6 Zakona o kozmetičkim proizvodima* („Službeni list CG“, broj 24/19), Ministarstvo zdravlja donijelo je

**PRAVILNIK
O BLIŽEM OZNAČAVANJU I SADRŽINI PODATAKA NA KOZMETIČKIM
PROIZVODIMA KOJI SE STAVLJAJU NA TRŽIŠTE***

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se bliže označavanje i sadržina podataka na kozmetičkim proizvodima koji se stavljaju na tržište, kao i označavanje na upakovanim kozmetičkim proizvodima, kozmetičkim proizvodima koji se pakuju na mjestu prodaje na zahtjev kupca ili koji su prepakovani za prodaju.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

- 1) **nanomaterijal** je nerastvorljiv ili biološki postojan i namjenski proizveden materijal, sa jednom ili više spoljašnjih dimenzija ili sa unutrašnjom strukturom od 1 do 100 nm;
- 2) **smješa** podrazumijeva smješu ili rastvor koji se sastoji od dvije ili više supstanci;
- 3) **supstanca** je hemijski element i njegovo spajanje u prirodnom stanju ili u postupku proizvodnje, uključujući dodatke koji se koriste za očuvanje njihove stabilnosti, kao i nečistoće koje nastaju tokom tog postupka, osim rastvarača koji se mogu odvojiti bez uticaja na stabilnost ili izmjenu sastava supstance;
- 4) **proizvođač** je pravno ili fizičko lice koje proizvodi kozmetički proizvod ili za koga se taj proizvod dizajnira ili proizvodi i koje ga stavlja na tržište pod svojim imenom, robnim žigom ili drugom prepoznatljivom oznakom.

Podaci o proizvođaču i adresi

Član 4

Prilikom navođenja podataka o proizvođaču i adresi na kojoj se nalazi dokumentacija sa podacima o kozmetičkom proizvodu, ti se podaci mogu skratiti ako skraćivanje omogućava identifikaciju proizvođača i njegove adrese.

Ako se navodi više adresa proizvođača, adresa na kojoj se nalazi dokumentacija iz stava 1 ovog člana treba da bude posebno istaknuta.

Nominalna vrijednost mase i količine

Član 5

Prilikom navođenja podataka o sadržaju u momentu pakovanja kozmetičkog proizvoda, nominalna vrijednost mase i količine ne navodi se za pakovanje koje sadrži manje od pet grama ili pet mililitara, za besplatne uzorke, kao i za pakovanja namijenjena za jednokratnu upotrebu.

Za kozmetičke proizvode koji se prodaju kao komplet proizvoda za koje podaci o masi i količini nijesu značajni, sadržaj ne mora da se navodi, pod uslovom da se broj komada kozmetičkog proizvoda navede na ambalaži.

Broj komada iz stava 2 ovog člana se ne navodi ako je broj komada kozmetičkog proizvoda lako vidljiv spolja ili ako se kozmetički proizvod obično prodaje pojedinačno.

Rok trajanja

Član 6

Prije navođenja najkraćeg roka trajanja kozmetičkog proizvoda ili podataka o tome gdje se on nalazi na ambalaži, potrebno je navesti tekst: “najbolje upotrijebiti do” ili “upotrebljivo do” ili staviti oznaku iz tačke 1 Priloga, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Za kozmetički proizvod za koji nije relevantan rok trajanja nakon prvog otvaranja u kojem se proizvod može koristiti bez štetnih posljedica po zdravlje ljudi (Period After Opening), (u daljem tekstu: PAO) stavlja se oznaka iz tačke 2 Priloga, iza koje se navodi period trajanja u mjesecima i/ili godinama.

Oznaka iz stava 2 ovog člana ne navodi se za kozmetičke proizvode:

- 1) namijenjene za jednokratnu upotrebu;
- 2) upakovane u ambalažu u kojoj ne postoji mogućnost kontakta kozmetičkog proizvoda sa spoljašnjom sredinom tj. nema fizičkog otvaranja kozmetičkog proizvoda;
- 3) koji ne predstavljaju rizik za bezbjednost zdravlja ljudi, odnosno kod kojih ne postoji rizik od kvarenja koje bi dovelo do narušavanja zdravlja ljudi.

Spisak sastojaka kozmetičkog proizvoda

Član 7

Prije navođenja spiska sastojaka kozmetičkog proizvoda na pakovanju, potrebno je navesti riječ “sastojci” ili “ingredients”.

Spisak sastojaka kozmetičkog proizvoda navodi se po opadajućem masenom udjelu u trenutku dodavanja tih sastojaka kozmetičkom proizvodu.

Sastojci koji su prisutni u kozmetičkom proizvodu u količinama manjim od 1% mogu da se navedu bilo kojim redoslijedom, poslije sastojaka koji su prisutni u količinama većim od 1%.

Sastojci koji su prisutni u obliku nanomaterijala treba da budu jasno naznačeni na spisku sastojaka, uz oznaku: “[Nano]”.

Boje, osim boja namijenjenih bojenju kose, mogu da budu navedene bilo kojim redoslijedom poslije ostalih sastojaka i navode se oznakom za indeks boje (Colour Index Number).

Prije navođenja parfema i aromatičnih spojeva i njihovih sirovina navodi se riječ “Parfum” ili “Aroma”, uz navođenje prisustva aromatičnih supstanci u skladu sa ograničenjima koja su propisana aktom kojim se uređuje lista zabranjenih supstanci u kozmetičkim proizvodima.

Za kozmetičke proizvode koji se koriste za uljepšavanje i bojenje usana, predjela oko očiju, lica i tijela, kose, noktiju i sl. (proizvodi dekorativne kozmetike), koji postoje u više nijansi, sve boje, osim boja namijenjenih bojenju kose, koje se koriste u jednoj liniji mogu da se navedu na spisku sastojaka kozmetičkog proizvoda, uz dodate riječi: “može da sadrži” ili u okviru zagrade ispred koje treba da stoji znak “ +/-”.

Pod sastojcima kozmetičkog proizvoda ne podrazumijevaju se:

- 1) dozvoljene nečistoće u upotrijebljenim sirovinama;
- 2) tehnički materijali koji se koriste u tehnološkom procesu proizvodnje, a koji nijesu prisutni u gotovom kozmetičkom proizvodu.

Neupakovani kozmetički proizvod

Član 8

Za kozmetički proizvod koji nije prethodno upakovan već se, na zahtjev kupca, pakuje na mjestu prodaje, podaci o kozmetičkom proizvodu treba da budu istaknuti na ambalaži u koju se kozmetički proizvod stavlja radi prodaje ili na prodajnom mjestu, ako se kozmetički proizvod ne drži u posebnoj ambalaži.

Slikovna oznaka koja sadrži podatke o kozmetičkom proizvodu

Član 9

Ako iz praktičnih razloga nije moguće da se podaci o posebnim mjerama opreznosti kojih se treba pridržavati prilikom korišćenja i upozorenja o kozmetičkom proizvodu za profesionalno korišćenje i spisak sastojaka kozmetičkog proizvoda navedu na kozmetičkom proizvodu, ti podaci se navode u skraćenom obliku ili upućivanjem na oznaku iz tačke 3 Priloga, u kojoj su sadržani ti podaci.

Stupanje na snagu

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".


U ovaj pravilnik prenešena je Regulativa (EZ) broj 1223/2009 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 30. novembra 2009. godine o kozmetičkim proizvodima.

Broj: 1-40/22-2290/3


Podgorica, 26. jula 2022. godine

Ministar,
Dragoslav Šćekić, s.r.

1. Najkraći rok trajanja



2. Period nakon otvaranja



3. Veza sa datim informacijama (upućivanje na priloženu informaciju)



1150.

Na osnovu člana 184c stav 5 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe ("Službeni list CG", br. 62/13, 47/15, 71/17 i 77/20), Ministarstvo kapitalnih investicija donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O LISTI BRODSKIH ISPRAVA, ZAPISNIKA I KNJIGA,
SVJEDOČANSTAVA I BRODSKIH DOKUMENATA KOJI SE PROVJERAVAJU
PRILIKOM INSPEKCIJSKOG PREGLEDA NAD STRANIM PLOVNIM
OBJEKTIMA**

Član 1

U Pravilniku o Listi brodskih isprava, zapisa i knjiga, svjedočanstava i brodskih dokumenata koji se provjeravaju prilikom inspekcijskog pregleda nad stranim plovnim objektima ("Službeni list CG", broj 49/21), u članu 2 stav 1 tačka 61 mijenja se i glasi:

„61) Izjava o usklađenosti (Statement of Compliance (MARPOL/ANVI/Reg. 6));“.

Poslije tačke 76 dodaje se nova tačka koja glasi:

„76a) Potvrda o osiguranju ili drugom finansijskom obezbjeđenju u pogledu odgovornosti za uklanjanje olupina (Certificate of insurance or other financial security in respect of liability for the removal of wrecks (Nairobi WRC 2007 / Art. 12.2));“.

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:08-345/22-8267/3

Podgorica, 21. jula 2022.godine

Ministar,
mr **Ervin Ibrahimović**, s.r.

1151.

Na osnovu člana 25 stav 2 i člana 28 stav 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 65/01, 72/02, 21/03 i 76/05 i "Službeni list CG", br. 16/07, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17, 80/20, 59/21 i 49/22), Ministarstvo finansija donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU OSLOBAĐANJA OD
PLAĆANJA POREZA NA DODATU VRIJEDNOST INVESTITORA I ISPORUKU
ODREĐENIH PROZVODA I USLUGA**

Član 1

U Pravilniku o postupku oslobađanja od plaćanja porezu na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga („Službeni list CG“ br. 17/15 i 68/15) u članu 13a stav 3 riječi: „Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija“ zamjenjuju se riječima: “Uprava javnih radova, Ministarstvo evropskih poslova i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja”.

Član 2

U članu 13d stav 1 na kraju tačke 4 tačka-zarez zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: ”odnosno odredbu Zakona o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta pretpristupne podrške za oblast politike “Poljoprivreda i ruralni razvoj” (IPARD);”.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 25-430/22-18074/2

Podgorica, 22. jula 2022. godine

Ministar,
mr **Aleksandar Damjanović**, s.r.

1152.

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21 i 146/21), ministar prosvjete donio je

**ŠKOLSKI KALENDAR
O IZMJENI ŠKOLSKOG KALENDARA
ZA 2022/2023. GODINU**

Član 1

U Školskom kalendaru za 2022/2023. godinu („Službeni list CG”, broj 74/22) u Prilogu koji čini njegov sastavni dio, u tekstualnom dijelu riječi: „21. aprila 2023. godine” zamjenjuju se riječima: „18. aprila 2023. godine”.

Član 2

Ovaj Kalendar stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 06-011/22-4948/6

Podgorica, 26. jula 2022. godine

Ministar,
mr **Miomir Vojinović**, s.r.

1153.

Na osnovu čl. 14, 99, 100, 101, 107 i 108 Zakona o elektronskim medijima („Sl. list CG“, br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13 i 55/16, 92/17 i 82/20), Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio („Sl. list CG“, br. 34/17, 57/17, 51/18, 16/19, 11/20 i 116/20), čl. 5, 6, 7, 10, 11, 13 i 14 Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje („Sl. list CG“, br. 33/11), čl. 4 i 12 Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga („Sl. list CG“, br. 25/11, 26/12, 38/14, 18/15, 11/16, 61/18, 83/18 i 43/19), Savjet Agencije za elektronske medije, na sjednici održanoj 25.07.2022. godine, donio je

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA DODJELU PRAVA NA EMITOVANJE RADIJSKIH
PROGRAMA

1. Savjet Agencije za elektronske medije raspisuje javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje opštih ili specijalizovanih radijskih programa na sljedećim frekvencijama iz Plana raspodjele radio-difuznih frekvencija:

R.broj	Opština	Lokacija	Frekvencija	ERP(kW)	Visina depozita (EUR)
1.	Andrijevica	Balj	102,1	1	162
2.	Bar	Velji Grad	95,4	1	223
3.	Berane	Jejevica	104,6	1	178
4.	Bijelo Polje	Obrov	93,9	1	173
5.	Budva	Spas	103,4	0,3	348
6.	Cetinje	Cetinje-Bogišin krš	102,2	1	188
7.	Danilovgrad	Kurilo DG	105,0	1	202
8.	Gusinje	Gusinje	104,0	1	152
9.	Gusinje	Gusinje	107,0	1	152
10.	Kolašin	Bablja Greda	104,6	1	169
11.	Kotor	Vrmac	102,0	1	237
12.	Mojkovac	Katuničko brdo	98,5	1	172
13.	Nikšić	Suđina Glava	103,6	1	204
14.	Nikšić	Ostrog	104,0	0,5	204
15.	Nikšić	Ilino brdo	89,2	1	190
16.	Plav	Plav-Kofiljača	105,6	1	171
17.	Plav	Plav-Kofiljača	107,8	1	171
18.	Pljevlja	Gradac	89,9	1	181
19.	Pljevlja	Gradac	98,6	1	181
20.	Pljevlja	Tvrdaš	89,2	1	188
21.	Pljevlja	Tvrdaš	104,5	1	188

22.	Pljevlja	Tvrdaš	105,5	1	188
23.	Plužine	Zavorovi	93,4	0,5	208
24.	Podgorica	Sjenica	106,2	1	261
25.	Rožaje	Kacuber	90,0	1	174
26.	Šavnik	Šavnik –Pješivac	97,1	1	158
27.	Šavnik	Šavnik –Pješivac	105,3	1	158
28.	Tivat	Luštica	92,7	1	231
29.	Tivat	Luštica	107,3	1	231
30.	Ulcinj	Pinješ	92,7	1	185
31.	Žabljak	Pitomine	104,0	1	183

2. Za frekvencije iz tačke 1 ove Odluke, može se prijaviti svako pravno i fizičko lice koje je:

- 2.1. registrovano kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog programa i koje namjerava da emituje program posredstvom radio-difuznih frekvencija koje su predmet javnog konkursa;
- 2.2. do dana podnošenja prijave na javni konkurs izmirilo sve dospjele finansijske obaveze prema Agenciji za elektronske medije (u daljem tekstu: Agencija) nastale po bilo kom osnovu;
- 2.3. lokalni javni emiter koji ima interes da emituje program posredstvom radio-difuznih frekvencija koje su predmet javnog konkursa izvan granica jedinice lokalne samouprave koja je njegov osnivač.

3. Zainteresovana lica mogu konkurisati za frekvencije iz tačke 1 ove Odluke i dobijanje statusa neprofitnog emitera.

4. Za sticanje statusa neprofitnog emitera i dodjelu prava na emitovanje, po tom osnovu, mogu se prijaviti samo: obrazovne ustanove, vjerske, studentske, učeničke i nevladine organizacije registrovane najmanje tri godine prije podnošenja prijave na javni konkurs. Neprofitni emiter je emiter koji dnevno objavljuje najmanje 50% sopstvene proizvodnje informativnih, kulturnih, obrazovnih i zabavnih sadržaja, pri čemu najmanje 25% dnevne produkcije mora služiti zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, naučnih, stručnih, umjetničkih, kulturnih i drugih potreba javnosti.

5. Savjet Agencije za elektronske medije dodijeliće pravo na emitovanje opšteg ili specijalizovanog **komercijalnog** (osim specijalizovanog zabavnog ili specijalizovanog muzičkog) radijskog programa posredstvom radio-difuznih frekvencija iz tačke 1 ove Odluke, na osnovu sljedećih kriterijuma:

Kriterijum/podkriterijum	Maksimalni broj bodova za kriterijum
A - Obim i struktura programskih sadržaja podnosioca prijave	50
B – Doprinis unapređenju raznolikosti radijskih programa	20
C - Organizaciona struktura planiranog programskog osoblja	10
D - Finansijski pokazatelji vezani za mogućnosti rentabilnog poslovanja i mogućnost opstanka na tržištu	20

6. Savjet Agencije za elektronske medije dodijeliće status **neprofitnog** emitera i pravo na emitovanje radijskog programa posredstvom radio-difuznih frekvencija iz tačke 1 ove Odluke na osnovu sljedećih kriterijuma:

Kriterijum/podkriterijum	Maksimalni broj bodova za kriterijum
A - Struktura programskih sadržaja podnosioca prijave	60
B – Doprinosa unapređenju raznolikosti radijskih programa	30
C - Organizaciona struktura planiranog programskog osoblja	10

7. Bodovanje podnesenih prijava Savjet Agencije će izvršiti u skladu sa Odlukom o kriterijumima i metodologiji bodovanja prijave na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa broj 01-1122 od 25.07.2022. godine, koja je objavljena na veb-sajtu Agencije za elektronske medije.

8. Prijava na javni konkurs podnosi se Agenciji na posebnom Obrascu 1 - Prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje, koji čini sastavni dio Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje (u daljem tekstu: Pravilnik).

9. Uz uredno popunjen Obrazac 1 - Prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje dostavlja se dokumentacija predviđena članom 11 Pravilnika, kao i pisani dokaz o prethodno regulisanim obavezama sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava, saglasno članu 170 Zakona o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu: „prateća dokumentacija“).

S obzirom da se radi o konkursu za emitovanje radijskih programa, podnosioci prijave nijesu dužni da dostavljaju dokumentaciju navedenu pod tač. 11 i 12 člana 11 Pravilnika.

10. Pojašnjenja vezana za prateću dokumentaciju:

10.1. Dokaz o prethodno regulisanim obavezama sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, koji se dostavlja kao dio prateće dokumentacije, je za:

-**postojeće emitere:** važeći ugovor sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava;

-**podnosiocima prijave na javni konkurs koji nemaju status emitera:** predugovor, potvrda ili sličan dokument kojim organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava izražavaju spremnost da sa podnosiocem prijave potpišu ugovore ukoliko tom licu Agencija po osnovu ovog javnog konkursa odobrenje za emitovanje.

10.2. Dokaz o registraciji kod nadležnog organa, koji se dostavlja kao dio prateće dokumentacije (član 11 stav 1 al. 1 Pravilnika), predstavlja za:

-**privredna društva:** potvrda iz Centralnog registra privrednih subjekata da je društvo registrovano za obavljanje djelatnosti emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa;

-**nevladine organizacije** (udruženja, fondacije i sl.): kopija rješenja o upisu u Registar nevladinih udruženja, Registar nevladinih fondacija, Registar stranih nevladinih organizacija koje vodi Ministarstvo javne uprave. Obaveza upisa u ove registre je propisana članom 15 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 39/11 i 37/17);

-**sportske organizacije:** potvrda da je organizacija upisana u Registar sportskih organizacija koji vodi Ministarstvo sporta i mladih. Obaveza upisa u ovaj registar je propisana čl. 52 Zakona o sportu („Sl. list CG“, br. 44/18 i 123/21);

-**vjerske organizacije:** pravno valjani i na zakonu zasnovani dokument kojim se regulišu njihov pravni status u Crnoj Gori;

-**sindikalne organizacije,** poslovna udruženja, organizacije i fondacije čiji je osnivač država, kao i druge oblike udruživanja, koji se osnivaju posebnim zakonom ili na osnovu posebnog zakona: kopija rješenja o upisu u registar nadležnog organa ili akt o upisu u evidenciju nadležnog organa, odnosno drugi dokaz o sticanju pravnog statusa;

10.3. Svi subjekti koji konkurišu na javni konkurs moraju dostaviti original ili ovjerenu kopiju osnivačkog akta i važećeg Statuta dostavljenog nadležnom organu radi registracije odnosno upisa u evidenciju, u kojima mora biti naznačeno da će se baviti djelatnošću emitovanja radio i/ili televizijskog programa.

10.4. Dokaz o regulisanim pravima i obavezama podnosioca prijave sa korisnikom/vlasnikom objekta na/u kome je/će se instalirati studijska i emisiona oprema, koji se dostavlja kao dio prateće dokumentacije (član 11 stav 1 alineja 16 Pravilnika), predstavlja za:

-**postojeće emitere:** ugovor sa korisnikom/vlasnikom objekta na/u kome će se instalirati studijska i emisiona oprema;

-**podnosiocje prijave na javni konkurs koji nemaju status emitera:** potvrda ili sličan dokument kojim korisnik/vlasnik objekta izražava spremnost da podnosiocu prijave obezbijedi prostor u/na objektu za instaliranje opreme ukoliko tom licu Agencija po osnovu ovog javnog konkursa izda odobrenje za emitovanje.

10.5. Dokaz da se pred nadležnim sudom ne vodi postupak protiv pravnog lica podnosioca prijave (član 11 stav 1 alineja 17 Pravilnika), predstavlja potvrda iz Privrednog suda koja ne smije biti starija od šest mjeseci.

10.6. Finansijske iskaze za dvije godine prije raspisivanja javnog konkursa (za 2020. i 2021. godinu).

10.7. Biznis plan (projekcija za pet godina), naveden kao dio prateće dokumentacije u članu 11 stav 1 tačka 6 Pravilnika, dužan je da dostavi podnosilac prijave koji se smatra novoosnovanim subjektom bez obzira na organizacioni oblik (privredno društvo, NVO, fizičko lice - preduzetnik ili dr.) tj. pravna lica koja zbog datuma osnivanja nemaju finansijske iskaze za dvije godine prije raspisivanja javnog konkursa.

10.8. Programska osnova (član 11 stav 1 al. 7 Pravilnika) treba da sadrži jasnu odrednicu da li se radi o opštem ili specijalizovanom programu. U slučaju podnošenja prijave za specijalizovani program, treba navesti koja vrsta programa će imati zastupljenost preko 50%.

11. Podnosilac prijave može dostaviti i drugu dokumentaciju za koju smatra da je od značaja za odlučivanje o dodjeli prava na emitovanje.

12. Obrazac 1 - Prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje dostupan je putem veb-sajta Agencije www.aemcg.org.

13. Podnosilac prijave koji emituje radijski program u vrijeme raspisivanja ovog javnog konkursa i konkuriše za frekvenciju u cilju produženja odobrenja ili proširenja zone pokrivanja opštim ili specijalizovanim radijskim programom, ili promjenu statusa (dobijanje statusa neprofitnog emitera) ima obavezu da podnese prijavu na javni konkurs i dokumentaciju iz tač. 8, 9 i 10 ove Odluke. Izuzetno, on dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- a) izmjene postojećih opštih i programskih akata;
- b) izmjene i dopune tehničke dokumentacije u odnosu na dokumentaciju za koju je izdato važeće odobrenje;
- c) ukoliko nema izmjena iz alineje a) i b) ove tačke, dostavlja se potvrda da nije bilo izmjena u odnosu na postojeću dokumentaciju.

14. Podnosilac prijave na javni konkurs dužan je da na žiro-račun Agencije broj **510-104-19** kod Crnogorske komercijalne banke ili **535-5335-79** kod Prve banke uplati **jednokratnu naknadu za razmatranje prijave** na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje u iznosu od:

- 100,00 € za emitovanje radio programa u zoni servisa od najviše 4 jedinice lokalne samouprave;
- 300,00 € za emitovanje radio programa u zoni servisa od najmanje 5, a najviše 9 jedinica lokalne samouprave;
- 500,00 € za emitovanje radio programa u zoni servisa od 10 i više jedinica lokalne samouprave.

Veličina zone servisa za koju se konkuriše utvrđuje se na osnovu maksimalnog broja frekvencija za koje podnosilac konkuriše na ovom javnom konkursu.

Potvrda o uplati naknade dostavlja se zajedno uz prijavu na konkurs. Plaćanje ove naknade ni na koji način ne predstavlja garanciju da će pravo na emitovanje biti dodijeljeno.

15. Podnosilac prijave na javni konkurs dužan je da na žiro-račun Agencije broj **510-104-19** kod Crnogorske komercijalne banke ili **535-5335-79** kod Prve banke uplati iznos **depozita** određen tačkom 1 ove Odluke.

Podnosilac prijave koji konkuriše za status neprofitnog emitera ne uplaćuje iznos depozita.

16. Prijava na konkurs sa pratećom dokumentacijom mora biti podnešena u zatvorenoj pošiljci s označenim punim nazivom i sjedištem podnosioca prijave i naznakom: **"Ne otvarati – Prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje (FM)"**. Prilikom kompletiranja prijave na konkurs sa pratećom dokumentacijom, treba voditi računa da se:

16.1. Prijava na konkurs (Obrazac 1) podnosi u tri primjerka, od kojih je jedan primjerak original sa pečatom i potpisom odgovornog lica;

16.2. Prateća dokumentacija (član 11 Pravilnika) podnosi u jednom primjerku, uvezana na način koji obezbjeđuje da se nakon predaje prijave ne mogu dodavati ni oduzimati listovi;

16.3. Projekat studijske tehnike tj. tehnička dokumentacija (član 12 Pravilnika) mora biti veličine formata A4, ovjerena potpisima i pečatima ovlašćenog lica podnosioca prijave, odgovornog projektanta i vršioca stručne kontrole projekta podnosioca prijave za izradu tehničke dokumentacije. Može biti podnesen odvojeno od ostale prateće dokumentacije iz člana 11 Pravilnika ali mora biti uvezan na način da se nakon njegove ovjere ne mogu dodavati ni oduzimati listovi.

17. Prijave na konkurs dostavljaju se svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 sati, **zaključno sa 09.09.2022. godine** do 15:00 sati poštom na adresu:

Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 9
81000 Podgorica
Crna Gora.

18. Savjet Agencije za elektronske medije (u daljem tekstu: Savjet Agencije) će zaključkom odbaciti:

- svaku nepotpunu prijavu na javni konkurs, kao i prijavu kada su podaci navedeni u njoj ili oni koji se podnose uz prijavu na javni konkurs nepotpuni ili netačni;
- svaku neblagovremenu prijavu na javni konkurs;
- svaku prijavu podnosioca koji emutuje program u vrijeme raspisivanja javnog konkursa, a koji do dana podnošenja prijave na javni konkurs nije izmirio finansijske obaveze prema Agenciji nastale po bilo kom osnovu;
- prijave lica koji saglasno Zakonu o elektronskim medijima ne mogu ostvariti pravo na izdavanje odobrenja za emitovanje;
- prijavu koja se odnosi na ostvarivanje prava na izdavanje odobrenja za emitovanje specijalizovanog zabavnog ili specijalizovanog muzičkog radijskog programa;
- prijavu kod koje se podaci navedeni u pratećoj dokumentaciji razlikuju i međusobno i u odnosu na podatke iz Obrasca - Prijava na javni konkurs.

19. Savjet Agencije će, u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijave na konkurs, objaviti na veb-sajtu Agencije spisak podnosilaca prijave čije su prijave potpune i podnijete u predviđenom roku.

20. Savjet Agencije će u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave na konkurs donijeti odluku o dodjeli prava na emitovanje, na osnovu kriterijuma za odlučivanje iz tač. 5. i 6. ove Odluke i Metodologije bodovanja prijave na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa.

21. Savjet Agencije neće dodijeliti prava na emitovanje posredstvom radio-difuznih frekvencija ukoliko utvrdi da bi se izdavanjem odobrenja ostvarila nedozvoljena medijska koncentracija u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima.

22. U slučaju dodjele prava na emitovanje posredstvom radio-difuznih frekvencija, uslovi vezani za strukturu programa i druge programske obaveze koje podnosilac prijave navede u prijavi na javni konkurs, postaju obavezujući i sastavni dio odobrenja za emitovanje.

23. Za podnosioca prijave koji emituje radijski program, a učestvuje na javnom konkursu, uslovi vezani za strukturu programa i druge programske obaveze koje navede u prijavi na javni konkurs, postaju obavezujući za cjelokupnu mrežu koju koristi.

24. Ukoliko lokalni javni emiter zbog korišćenja ovih radio-difuznih frekvencija ostvari zonu servisa veću od zone servisa definisane dodijeljenim radio-difuznim frekvencijama za jedinicu lokalne samouprave koja mu je osnivač, plaća godišnju naknadu u skladu sa Pravilnikom o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga.

25. Podnosiocu prijave koji nije ostvario pravo na emitovanje programa po raspisanom javnom konkursu uplaćeni depozit se vraća u roku od sedam dana od dana donošenja odluke po konkursu.

26. Ukoliko podnosilac prijave koji je na ovom javnom konkursu ostvario pravo na emitovanje na određenoj frekvenciji, istu ne počne da koristi u zakonom predviđenom roku ili prije isteka tog roka podnese obavještenje da odustaje od njenog korišćenja, Savjet Agencije će tu frekvenciju dodijeliti sljedećem podnosiocu prijave za tu frekvenciju sa najvećim brojem ostvarenih bodova.

27. Period važenja odobrenja za emitovanje na frekvencijama koje su predmet ovog konkursa je 10 godina.

28. Tehnički uslovi za proizvodnju i emitovanje radio-difuznih signala moraju biti u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i Pravilnikom o posebnim tehničkim, prostornim i kadrovskim uslovima za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa („Sl. list CG“, br. 33/11).

29. Pitanja u vezi ove Odluke mogu se uputiti Savjetu Agencije poštom, faksom ili elektronskom poštom (fax: +382 20 201 430, e-mail: saem@aemcg.org) najkasnije 7 (sedam) dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

30. Ova Odluka će se objaviti u „Službenom listu Crne Gore“, dana 27. jula 2022. godine na veb-sajtu Agencije (www.aemcg.org) i u dnevnom listu „Pobjeda“.

31. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na veb-sajtu Agencije (www.aemcg.org).

Broj: 01 – 1121

Podgorica, 25.07.2022. godine

Savjeta Agencije za elektronske medije

Predsjednik,

dr **Branko Bošković**, s.r.

1154.

Na osnovu čl. 14, 99, 100, 101, 107 i 108 Zakona o elektronskim medijima („Sl. list CG“, br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16, 92/17 i 82/20), čl. 9, 13 i 15 Zakona o digitalnoj radio-difuziji („Sl. list CG“, br. 34/11 i 31/12), Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme („Sl. list CG“, br. 16/18, 70/18, 16/19, 116/20), čl. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 i 16 Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje ("Sl. list CG", br. 33/11), čl. 4 i 12 Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga ("Sl. list CG", br. br. 25/11, 26/12, 38/14, 18/15, 11/16, 61/18, 83/18 i 43/19) i Odluke Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost o podjeli ukupnog kapaciteta multipleksa prve DVB-T2 mreže sa nacionalnim pokrivanjem - MUX 1 („Sl. list CG“, br. 50/14), Savjet Agencije za elektronske medije, na sjednici održanoj 25.07.2022. godine, donio je

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA DODJELU PRAVA NA PRISTUP KAPACITETU MULTIPLEKSA PRVE DVB-T2 MREŽE SA NACIONALNIM POKRIVANJEM (MUX 1)

1. Savjet Agencije za elektronske medije raspisuje javni konkurs za dodjelu prava na pristup kapacitetu multipleksa prve DVB-T2 mreže sa nacionalnim pokrivanjem (MUX 1) čija je zona servisa utvrđena u sljedećim alotment zonama za DVB-T/DVB-T2 kojima su Planom raspodjele radio frekvencija za digitalnu zemaljsku radio-difuziju dodijeljene sljedeće radio-difuzne frekvencije:

Alotment zona	RF kanal	Granice RF kanala	Polarizacija	ITU fragment
Bjelasica	43	646 - 654 MHz	H	GE06D
Lovćen	35	582 - 590 MHz	H	GE06D
Podgorica	24	494 - 502 MHz	H	GE06D
Tvrdaš	46	694 - 702 MHz	H	GE06D

2. Privredno društvo „Radio-difuzni centar“ d.o.o. iz Podgorice, imalac Odobrenje za pružanje audiovizuelne medijske usluge na zahtjev „TvZaSve“ broj O - AVMD - 10 (u daljem tekstu: Operator prvog multipleksa), dužno je da obezbijedi pokrivenost 85% stanovništva Crne Gore.
3. Na osnovu ovog javnog konkursa, pravo pristupa kapacitetima prvog multipleksa i prenos na televiziji slobodnog pristupa (Free-to-Air) može ostvariti jedan emiter televizijskih programa.
Operator multipleksa MUX 1 dužan je da omogući emiteru pristup multipleksu sa minimalnim protokom od 2Mb/s uz statističko multipleksiranje, a obaveza emitera je da obezbijedi dotur video i audio signala od svog studija do glavne stanice (Headend) operatora prvog multipleksa.
4. Zainteresovana lica mogu konkurisati za pravo pristupa kapacitetima multipleksa iz tačke 1 ove odluke i dobijanje statusa neprofitnog emitera.
5. Za sticanje statusa neprofitnog emitera i dodjelu prava na emitovanje, po tom osnovu, mogu se prijaviti samo: obrazovne ustanove, vjerske, studentske, učeničke i nevladine organizacije registrovane najmanje tri godine prije podnošenja prijave na javni konkurs. Neprofitni emiter je emiter koji dnevno objavljuje najmanje 50% sopstvene proizvodnje informativnih, kulturnih, obrazovnih i zabavnih sadržaja, pri čemu najmanje 25% dnevne produkcije mora služiti zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, naučnih, stručnih, umjetničkih, kulturnih i drugih potreba javnosti.
6. Za pravo na pristup kapacitetu multipleksa iz tačke 1 ove odluke, može se prijaviti svako pravno i fizičko lice koje je:
 6. 1. registrovano kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog ili televizijskog programa;
 6. 2. do dana podnošenja prijave na javni konkurs izmirilo sve dospjele finansijske obaveze prema Agenciji za elektronske medije (u daljem tekstu: Agencija) nastale po osnovu izdatog odobrenja za emitovanje televizijskog programa;
 6. 3. lokalni javni emiter koji ima interes da emituje program posredstvom MUX I izvan granica jedinice lokalne samouprave koja je njegov osnivač.

7. Savjet Agencije za elektronske medije dodijeliće pravo na emitovanje opšteg **komercijalnog** televizijskog programa posredstvom multipleksa iz tačke 1 ove odluke, na osnovu sljedećih kriterijuma:

Kriterijum/podkriterijum	Maksimalni broj bodova za kriterijum
A - Obim i struktura programskih sadržaja podnosioca prijave	60
B - Organizaciona struktura planiranog programskog osoblja	10
C - Finansijski pokazatelji vezani za mogućnosti rentabilnog poslovanja i mogućnost opstanka na tržištu	30

8. Savjet Agencije za elektronske medije dodijeliće status **neprofitnog** emitera i pravo na emitovanje opšteg televizijskog programa posredstvom multipleksa iz tačke 1 ove odluke na osnovu sljedećih kriterijuma:

Kriterijum/podkriterijum	Maksimalni broj bodova za kriterijum
A - Struktura programskih sadržaja podnosioca prijave u sopstvenoj produkciji	60
B - Organizaciona struktura planiranog programskog osoblja	40

9. Bodovanje podnesenih prijava Savjet Agencije će izvršiti u skladu sa Odlukom o kriterijumima i metodologiji bodovanja prijava na javni konkurs za dodjelu prava na pristup kapacitetu multipleksa prve DVB-T2 mreže sa nacionalnim pokrivanjem (MUX 1) broj 01-1124 od 25.07.2022.godine, koja je objavljena na veb sajtu Agencije za elektronske medije.
10. Prijava na javni konkurs podnosi se Agenciji na posebnom Obrascu 1 - Prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje, koji čini sastavni dio Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje (u daljem tekstu: Pravilnik).
11. Uz uredno popunjen obrazac 1 - Prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje dostavlja se dokumentacija predviđena članom 11 Pravilnika, kao i pisani dokaz o prethodno regulisanim obavezama sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava, saglasno članu 170 Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. list CG“, br. 37/11) (u daljem tekstu: „prateća dokumentacija“).
12. Pojašnjenja vezana za prateću dokumentaciju:
12. 1. Dokaz o prethodno regulisanim obavezama sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, koji se dostavlja kao dio prateće dokumentacije, je za:
- **postojeće emitere:** važeći ugovor sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava;
 - **podnisiocima prijava na javni konkurs koji nemaju status emitera:** predugovor, potvrda ili sličan dokument kojim organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava izražavaju spremnost da sa podnosiocem prijave potpišu ugovore ukoliko tom licu Agencija po osnovu javnog konkursa za dodjelu prava na pristup kapacitetu multipleksa prve DVB-T2 mreže sa nacionalnim pokrivanjem (MUX 1) od 27.07.2022. godine izda odobrenje za emitovanje.
12. 2. Dokaz o registraciji kod nadležnog organa, koji se dostavlja kao dio prateće dokumentacije (član 11 stav 1 al. 1 Pravilnika), predstavlja za:
- **privredna društva:** potvrda iz Centralnog registra privrednih subjekata da je društvo registrovano za obavljanje djelatnosti emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa;
 - **nevladine organizacije** (udruženja, fondacije i sl.): kopija rješenja o upisu u Registar nevladinih udruženja, Registar nevladinih fondacija, Registar stranih nevladinih organizacija koje vodi Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Obaveza upisa u ove registre je propisana članom 15 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 39/11 i 37/17);

- **sportske organizacije:** potvrda da je organizacija upisana u Registar sportskih organizacija koji vodi Uprava za mlade i sport. Obaveza podnošenja zahtjeva za upis u ovaj registar je propisana članom 52 Zakona o sportu („Sl. list CG”, br. 44/18 i 123/21);
 - **vjerske organizacije:** potvrda da je organizacija upisana u Jedinственu evidenciju vjerskih zajednica koji vodi Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, saglasno članu 18 Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica („Sl. list CG”, br. 74/19 i 8/21);
 - **sindikalne organizacije, poslovna udruženja, organizacije i fondacije čiji je osnivač država, kao i druge oblike udruživanja, koji se osnivaju posebnim zakonom ili na osnovu posebnog zakona:** kopija rješenja o upisu u registar nadležnog organa ili akt o upisu u evidenciju nadležnog organa, odnosno drugi dokaz o sticanju pravnog statusa.
12. 3. Svi subjekti koji konkurišu na javni konkurs moraju dostaviti original ili ovjerenu kopiju osnivačkog akta i važećeg Statuta dostavljenog nadležnom organu radi registracije odnosno upisa u evidenciju, u kojima mora biti naznačeno da će se baviti djelatnošću emitovanja radio i/ili televizijskog programa.
12. 4. Dokaz o regulisanim pravima i obavezama podnosioca prijave sa korisnikom/vlasnikom objekta na/u kome je/će se instalirati studijska oprema, koji se dostavlja kao dio prateće dokumentacije (član 11 stav 1 alineja 16 Pravilnika), predstavlja za:
- **postojeće emitere:** ugovor sa korisnikom/vlasnikom objekta na/u kome će se instalirati studijska oprema;
 - **podnosiocе prijave na javni konkurs koji nemaju status emitera:** potvrda ili sličan dokument kojim korisnik/vlasnik objekta izražava spremnost da podnosiocu prijave obezbijedi prostor u/na objektu za instaliranje opreme ukoliko tom licu Agencija po osnovu ovog javnog konkursa izda odobrenje za emitovanje.
12. 5. Dokaz da se pred nadležnim sudom ne vodi postupak protiv pravnog lica podnosioca prijave (član 11 stav 1 alineja 17 Pravilnika), predstavlja potvrda da se podnosilac zahtjeva, ne nalazi u kaznenoj evidenciji Uprave poreza i carina koja vodi Centralni registar privrednih subjekata. Ukoliko podnosilac zahtjeva nije upisan u Centralni registar privrednih subjekata nije neophodno dostavljati potvrdu, po tom osnovu, već u zahtjevu napomenuti da se ne nalazi u Centralnom registru privrednih subjekata.
12. 6. Finansijske iskaze za dvije godine prije raspisivanja javnog konkursa (za 2020. i 2021. godinu).
12. 7. Biznis plan (projekcija za pet godina), naveden kao dio prateće dokumentacije u članu 11 stav 1 tačka 6 Pravilnika, dužan je da dostavi podnosilac prijave koji se smatra novoosnovanim subjektom bez obzira na organizacioni oblik (privredno društvo, NVO, fizičko lice - preduzetnik ili dr.) tj. pravna lica koja zbog datuma osnivanja nemaju finansijske iskaze za dvije godine prije raspisivanja javnog konkursa.
13. Podnosilac prijave može dostaviti i drugu dokumentaciju za koju smatra da je od značaja za odlučivanje o dodjeli prava na pristup multipleksu.
14. Obrazac 1 - Prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje dostupan je putem veb sajta Agencije www.aemcg.org, a može se preuzeti i u prostorijama Agencije svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 sati.
15. Podnosilac prijave koji emituje televizijski program u vrijeme raspisivanja ovog javnog konkursa i konkuriše za pravo na pristup kapacitetu multipleksa iz tačke 1 ove odluke u cilju produženja odobrenja za emitovanje i/ili proširenja zone pokrivanja opštim televizijskim programom, ima obavezu da podnese prijavu na javni konkurs i dokumentaciju iz tač. 10, 11 i 12 ove odluke. Izuzetno, podnosilac prijave koji emituje program u vrijeme raspisivanja javnog konkursa dostavlja:
- izmjene postojećih opštih i programskih akata;
 - izmjene i dopune tehničke dokumentacije (projekta studijske tehnike) u odnosu na dokumentaciju na osnovu koje je izdato važeće odobrenje;
 - ukoliko nema izmjena i dopuna opštih i programskih akata tehničke dokumentacije (projekta studijske tehnike), potvrdu ili izjavu da nije bilo izmjena u odnosu na postojeću dokumentaciju.
16. Podnosilac prijave na javni konkurs dužan je da na žiro-račun Agencije broj 510-104-19 kod Crnogorske komercijalne banke ili 535-5335-79 kod Prve banke uplati **jednokratnu naknadu za razmatranje prijave na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje u iznosu od 600,00 €** (za emitovanje TV programa u zoni servisa od 10 i više jedinica lokalne samouprave).

Potvrda o uplati naknade dostavlja se zajedno uz prijavu na konkurs. Plaćanje ove naknade ni na koji način ne predstavlja garanciju da će pravo na emitovanje biti dodijeljeno.

17. Podnosilac prijave na javni konkurs dužan je da na žiro-račun Agencije broj **510-104-19** kod Crnogorske komercijalne banke ili **535-5335-79** kod Prve banke uplati iznos **depozita** u iznosu od **5.000,00 EUR**.
Podnosilac prijave koji konkuriše za status neprofitnog emitera ne uplaćuje iznos depozita.
18. Prijava na konkurs sa pratećom dokumentacijom mora biti podnešena u zatvorenoj pošiljci s označenim punim nazivom i sjedištem podnosioca prijave i naznakom: "**Ne otvarati – Prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje (MUX DVB-T2)**". Prilikom kompletiranja prijave na konkurs sa pratećom dokumentacijom, treba voditi računa da se:
 18. 1. Prijava na konkurs (Obrazac 1) podnosi u tri primjerka, od kojih je jedan primjerak original sa pečatom i potpisom odgovornog lica;
 18. 2. Prateća dokumentacija (član 11 Pravilnika) podnosi u jednom primjerku, uvezana na način koji obezbjeđuje da se nakon predaje prijave ne mogu dodavati ni oduzimati listovi;
 18. 3. Projekat studijske tehnike tj. tehnička dokumentacija (član 12 Pravilnika) mora biti veličine formata A4, ovjerena potpisima i pečatima ovlašćenog lica podnosioca prijave, odgovornog projektanta i vršioca stručne kontrole projekta podnosioca prijave za izradu tehničke dokumentacije. Može biti podnesen odvojeno od ostale prateće dokumentacije iz člana 11 Pravilnika ali mora biti uvezan na način da se nakon njegove ovjere ne mogu dodavati ni oduzimati listovi.
19. Prijave na konkurs dostavljaju se svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 sati, **zaključno sa 09.09.2022. godine** do 15:00 sati neposredno predajom na arhivi Agencije ili poštom na adresu:

Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 9
81000 Podgorica
Crna Gora.
20. Savjet Agencije za elektronske medije (u daljem tekstu: Savjet Agencije) će zaključkom odbaciti:
 - svaku nepotpunu prijavu na javni konkurs, kao i prijavu kada su podaci navedeni u njoj ili oni koji se podnose uz prijavu na javni konkurs nepotpuni ili netačni;
 - svaku neblagovremenu prijavu na javni konkurs;
 - prijavu emitera koji do dana podnošenja prijave na javni konkurs nije izmirio finansijske obaveze nastale po osnovu izdatog odobrenja za emitovanje televizijskog programa;
 - prijave lica koji saglasno Zakonu o elektronskim medijima ne mogu ostvariti pravo na izdavanje odobrenja za emitovanje;
 - prijavu kod koje se podaci navedeni u pratećoj dokumentaciji razlikuju i međusobno i u odnosu na podatke iz Obrasca - Prijava na javni konkurs.
21. Savjet Agencije će, u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na konkurs, objaviti na veb sajtu Agencije spisak podnosilaca prijave čije su prijave potpune i podnijete u predviđenom roku.
22. Savjet Agencije će u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave na konkurs donijeti odluku o dodjeli prava na pristup kapacitetu multipleksa, na osnovu kriterijuma za odlučivanje iz tač. 7. i 8. ove Odluke i Metodologije bodovanja prijave na javni konkurs za dodjelu prava na pristup kapacitetu multipleksa prve DVB-T2 mreže sa nacionalnim pokrivanjem (MUX 1) od 27. jula 2022. godine.
23. Savjet Agencije neće dodijeliti pravo na pristup kapacitetu multipleksa ukoliko utvrdi da bi se izdavanjem odobrenja ostvarila nedozvoljena medijska koncentracija u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima.
24. U slučaju da se na javni konkurs prijave lica zainteresovana za sticanje statusa neprofitnog emitera i dodjelu prava na emitovanje ili lokalni javni emiter koji ima interes da emituje program posredstvom radio-difuznih frekvencija koje su predmet javnog konkursa izvan granica jedinice lokalne samouprave koja je njegov osnivač, prednost za dodjelu prava na emitovanje opšteg televizijskog programa imaće lokalni javni emiteri a zatim podnosioci prijave za sticanje statusa neprofitnog emitera.
25. Prilikom odlučivanja o dodjeli prava na emitovanje, Savjet Agencije će imati u vidu postupanje imaoca odobrenja u periodu njegovog važenja, ako je podnosilac prijave emiter koji konkuriše radi produženja odobrenja za emitovanje. U tom slučaju, Savjet Agencije će postojećem emiteru dati prednost ukoliko ispunjava sve uslove iz konkursa.

26. U slučaju dodjele prava na pristup kapacitetu multipleksa, uslovi vezani za strukturu programa i druge programske obaveze koje podnosilac prijave navede u prijavi na javni konkurs, postaju obavezujući i sastavni dio odobrenja za emitovanje.
27. Ukoliko lokalni javni emiter zbog korišćenja MUX I ostvari zonu servisa veću od zone servisa definisane teritorijom jedinice lokalne samouprave koja mu je osnivač, plaća godišnju naknadu u skladu sa Pravilnikom o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga.
28. Za podnosioca prijave koji emituje televizijski program, a učestvuje na javnom konkursu, uslovi vezani za strukturu programa i druge programske obaveze koje navede u prijavi na javni konkurs, postaju obavezujući za cjelokupnu mrežu koju koristi.
29. Podnosiocu prijave koji nije ostvario pravo na emitovanje programa po raspisanom javnom konkursu uplaćeni depozit se vraća u roku od sedam dana od dana donošenja odluke po konkursu.
30. Ukoliko podnositelj prijave koji je na ovom javnom konkursu ostvario pravo na pristup kapacitetu multipleksa, isti ne počne da koristi u zakonom predviđenom roku ili prije isteka tog roka podnese obavještenje da odustaje od njegovog korišćenja, Savjet Agencije će taj kapacitet dodijeliti sljedećem podnosiocu prijave sa najvećim brojem ostvarenih bodova.
31. Period važenja odobrenja za emitovanje sa pravom na pristup kapacitetu MUX I koji je predmet ovog konkursa je 10 godina.
32. Tehnički uslovi za proizvodnju i emitovanje radio-difuznih signala moraju biti u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i Pravilnikom o posebnim tehničkim, prostornim i kadrovskim uslovima za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa ("Sl.list CG", br. 33/11).
33. Pitanja u vezi ove odluke mogu se uputiti Agenciji poštom, faksom ili elektronskom poštom (fax: +382 20 201 430, e-mail: aem@aemcg.org) najkasnije 7 (sedam) dana prije isteka roka za podnošenje prijave.
34. Ova odluka će se objaviti u: „Službenom listu Crne Gore“, dana 27. jula 2022. godine na veb sajtu Agencije (www.aemcg.org) i u dnevnom listu „Pobjeda“.
35. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na veb sajtu Agencije (www.aemcg.org).

Broj: 01 - 1123
Podgorica, 25.07.2022. godine

Savjeta Agencije za elektronske medije
Predsjednik,
dr **Branko Bošković**, s.r.

1455.

Na osnovu člana 75, 76 i 77 Zakona o Državnom tužilaštvu („Službeni list CG”, br. 11/15, 42/15, 80/17, 10/18, 76/20 i 59/21) i člana 63 Poslovnika Tužilačkog savjeta („Službeni list CG”, broj 67/15, 57/18, 78/21 i 57/22), Tužilački savjet, objavljuje

JAVNI OGLAS

- za izbor dva državna tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Pravo da se prijavi na javni oglas ima državni tužilac, odnosno sudija ako je njegov rad ocijenjen odličan ili dobar u skladu sa zakonom i ukoliko ispunjava posebne uslove propisane za izbor u to državno tužilaštvo.

Prijava na javni oglas podnosi se na obrascu koji je dostupan svim kandidatima u prostorijama državnih tužilaštava (obrazac broj 3), Sekretarijatu Tužilačkog savjeta i na internet stranici Tužilačkog savjeta Cme Gore www.pravosudje.me

Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa ličnom i radnom biografijom, potvrdom o radnom iskustvu i ocjenom rada kao državnog tužioca, odnosno sudije, podnosi se Tužilačkom savjetu, u roku od 15 dana od dana oglašavanja javnog oglasa u Službenom listu i dnevnom listu Pobjeda.

Prijava se podnosi na adresu: Tužilački savjet, Podgorica, ul. Novaka Miloševa br. 6/2.

Tužilački savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.

TSO.br. 5/2022

Podgorica, 21. jul 2022. godine

Predsjednica Tužilačkog savjeta,
Maja Jovanović, s.r.